



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA U THOMA (P1)

LARA 2010

MEMORANDAMU

MARAGA: 70

Memorandamu uyu u na masiañtari 5.

**KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO****MBUDZISO 1**

- 1.1 Musi a tshi fhira vhana vho vho<sup>the</sup> kha thero dzoth<sup>e</sup>/ Musi e kha gireidi 1,  
✓ nge a kona u fhira vho<sup>the</sup>.✓ (2)
- 1.2 Ndi Zwivhuya, ✓ tshikoloni tsha sekondari ye a pfulutshela khatsho/ e kha  
gireidi 12. ✓ (2)
- 1.3 Zwo ita uri na ene Zwivhuya a futelele zwa tshikolo. ✓✓ (2)
- 1.4 U pwasha/thutha thumbu nga murahu ha musi vho tshutshudzana. ✓✓ (2)
- 1.5 Marengwa o shuma zwavhu<sup>di</sup> a wana bazari ye ya mu dzenisa yunivesithi.  
✓✓ (2)
- 1.6 Vho swika he vha thutha thumbu musi vha tshi kha <sup>di</sup> dzhena zwikolo vha  
si tsha dovha vha vha na vhana. ✓✓ (2)
- 1.7 Muthu a songo thutha thumbu ngauri a nga fhedza a songo tsha vha na  
nwana vhutshiloni hawe ho<sup>the</sup> kana muhumbulo muniwe na muniwe u  
tanganedzeaho. ✓✓ (2)
- 1.8 Zwi bvukulula uri ha fulufhedzei, nahone ha na lufuno/ Ha na  
vhud<sup>i</sup> ifhinduleli kha vhutshilo hawe. ✓✓ (2)
- 1.9 O mala musidzana we na ene a vha o thutha thumbu a fhedza a songo mu  
bebela nwana. ✓✓ (2)
- 1.10 1.10.1 Hai, khotsi a Marengwa a vho ngo vhuya vha zwi <sup>divha</sup> zwauri o  
vhifha muvhilini. ✓✓ (2)
- 1.10.2 Hai, Marengwa na muthannga wawe vho vha tshi khou shuma  
vhe na zwavho, fhedzi vho vha vha si na dakalo ngauri vho vha  
vha si na vhana. ✓✓ (2)
- 1.11 Vha <sup>do</sup> dzula zwavhu<sup>di</sup>/vha <sup>do</sup> <sup>diphina</sup> nga ludzula kana lupfumo. ✓✓ (2)
- 1.12 Hai, ✓ngauri zwi a sia wo vhulaha nwana wau muthihi fhedzi u si tsha wana  
muniwe✓/Ee, ✓ zwe vha ita zwi a tendelwa nga ndayotewa ya shango. ✓ (2)

- 1.13 Marengwa na mu<sup>th</sup>annga wawe vho thutha thumbu vha fhedza vha si tsha vha na n<sup>w</sup>ana, zwa vha pfisa vhut<sup>u</sup>tungu vhukuma. (2)
- 1.14 Hai, ✓ vho pwasha dzithumbu vha tshi khou itela u fhedza zwikolo vho hangwa uri vha do<sup>+</sup> t<sup>o</sup>d<sup>a</sup> vhana vha u la maifa avho. ✓/ Ee, ✓ vho ita vha sa zwi d<sup>z</sup> ivhi uri zwi d<sup>z</sup> o vha dzenisa khakhathini ya u sa vha na vhana. ✓

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:** 30

**KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI****MBUDZISO 2****ADENDAMU YA SAMARI**

- U phasa pfunzo dzawe
  - U wana mushumo wavhudzi
  - U fhata mudi wavhudzi
  - U renga goloi ya vhunzhilinhili
  - U vha na muta wavhudzi
  - U lwela uri vhana vhavho vha funzee
  - U vha muendelamashango
  - U vha na vhushaka na Musiki/u tshila u mutendi.
- (Dza sumbe fhedzi)

Kha ri shumise giridi iyi:

Mbuno = 7

Luambo = 3

Ndatiso = - 0

**Ndila ya u maka manweledzo:**

- Manweledzo o nekedzwaho e kha mbonalo/tshivhumbeo tsho khakheaho ngeno tshi tsho randelwaho kha Tshitatamennde tsha Kharikhulamu ya Lushaka a a makiwa, hone-ha ha vha na ndatiso ya maraga nthihi.
- Zwi tou vhofha uri vhalingiwa vha sumbedze tshivhalo tsha maipfi **nga ndila i songo khakheaho.**
- Kha vha avhele maraga nga ndila i tevhelaho:
  - Maraga dza 7 ndi dza mbuno.
  - Maraga dza 3 ndi dza luambo. Maraga dza luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho:
    - Maraga nthihi musi ho bulwa mbuno 1 – 3 dzi re dzone.
    - Maraga mbili musi ho bulwa mbuno 4 – 5 dzi re dzone.
    - Maraga tharu musi ho bulwa mbuno dza 6 – 7 dzi re dzone.

Zwavhudivhudzi maraga dza luambo dzi songo fhira mbuno dzo newaho.

Kha vha tuse maraga nthihi kha maraga dzo avhelwaho mbuno na luambo arali tshivhalo tsha maipfi tshi songo sumbedzwa, kana maipfi o vhaliva nga ndila yo khakheaho.

**KHA VHA DZHIELE NZHELE:** Abriviesheni/pfufhifhadzo a dzo ngo fanela u shumiswa, fhedzi arali dzi hone kha samari, dzi fanela u vhaliwa sa tshivhalo tsha maipfi ane dza a imela.

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:** 10

**KHETHEKANYO YA C: PHENDA NA KUSHUMISELWE KWA LUAMBO****MBUDZISO 3**

- 3.1      3.1.1     Lutingothendeleki/ndingo. √ (I)
- 3.1.2     **Vhu-/zwi-/tshi-/lu-/kubudziso** √ kwa hone a ku vhuyi kwa konđa. √ (2)
- 3.1.3     **Dihudza.** √ Uyu muñthannga u a **dihudza.** √ (2)
- 3.1.4     Kha vhathu vhahulwane/vhaswa√ vha re murole wa u shuma. Ho shumiswa lipfanisi 'vha'. √ (2)
- 3.1.5     Ndi wa nomboro 5/wa dugu tshena/ o dzulaho phanda. √ Ndi ene o dzulelaho phanda nahone vhathu vhothe vho sedza khae. √ (2)
- 3.1.6     Vha ḥavhanye u swika... √ (I)
- 3.2      3.2.1     Musekene: √ Muri **musekene** wo wa. √ (2)
- 3.2.2     Fhelela√ : U dzhena fhetu tshothe u si tsha vhonala.  
Fhelela : U xelewana nga tshivhumbeo tsha kale. Zwine zwa khou Thalutshedzo dza hone dzi na vhushaka. √ (2)
- 3.2.3     **Ndaa,** ndi khou da mmawe! √√ (Vhalingwa kha vha khathutshelwe naho vha songo shumisa tshigagarukela.) (2)
- 3.2.4     Nyito i bvelela mazha/khathihi. √ (I)
- 3.2.5     Khotsi (awe) vho amba nae uri mme awe vho sinyuwa vhukuma. √ (I)
- 3.2.6     Vho mbo di ri khae, 'Hafhu ni tou penyelela, a ni vholi na izwi ni tshi tshimbila ni tshi tou vha na mutsindo!' Vha khou amba zwo fhambanaho na zwine a lavhelesea e zwone (Ha penyi, nahone ha takadzi). √√ (2)
- 3.3      3.3.1     'Sialala li a naka.'√ Ndi zwone zwo nwalwaho nga maleđere mahulwane nga ndila i kungaho mađo a mułaleli. √ (2)
- 3.3.2     **Vhade:** √ Vha vhudzeni **vha de** matshelo√ /**tshipeshala:** √ (2)  
**Tshipentshela** tshi guma matshelo. √

- 3.3.3 'Dakalo lashu ndi u fusha vhone.' ✓ Ho nwalwa nga maipfi o swifhadzwaho uri vhathu vha kone u zwi vhone. ✓ (2)
- 3.3.4 'Vha divhaho zwithu vha renga fhano.' ✓ Ndi u itela uri muthu a tame u dibadekanya na avho vha divhaho zwithu nga u shavha u sala u wothe. ✓ (2)
- 3.3.5 Zwi amba uri mitengo ya hone i fhasi vhukuma/zwithu zwa hone a zwi duri/zwo tshipesa. (2)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:** 30  
**MARAGAGUTE:** 70